



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**DITLHATLHOBO TSA NGWAGA LE NGWAGA TSA BOSETŠHABA 2015
KAEDI YA DITEKO
DIPALO: SETSWANA
MOPHATO 1**

MATSENO

Tsheko ya 2015 ya Diteko Tsa Ngwaga le Ngwaga tsa Bosetšhaba (ANA 2015) e tla diragadiwa mo dikolong tsohle tsa puso le tse di rileng¹ tse di ikemetseng ka Lwetse 2015. Mo pakeng eo barutwana botlhe ba ba mo mephatong ya 1 - 3 ba tla kwala diteko tsa bosetšhaba tsa Dipuo le Dipalo. Dipholo di tla dirisiwa go dira pegelo ya tswelletso tebang le go fitlhelela maikaelelo a *Leano la Tsamaiso la Thuto la 2014 go ya Thutong ya 2025*.

Diteko tsa ANA di tla kwalwa mo nakong ya kgweditharo ya boraro ya sekolo, ka jalo Lefapha la Thuto ya Motheo (DBE) le dirile ditokomane tsa dikaedi tsa ditlhatlhobo tse di neetsweng mophato le serutwa sengwe le sengwe (Dipuo le Dipalo). Kaedi e, e thadisa bonnye diteng tsa kharikhulamo tse di tshwanetseng go diragadiwa ke barutwana botlhe pele ga go kwalwa ga teko. Kaedi e neelana ka tekanyetso ya thulaganyo ya tiro e e tla akarediawang mo tekong ya mophato le serutwa sengwe le sengwe. Dikaedi tsa teko di tlhalosa tiro e e tla akarediawang mo ditekong tsa mophato mongwe le mongwe le serutwa sengwe le sengwe. Kaedi ya Diteko tsa Ngwaga le Ngwaga tsa Bosetšhaba tsa 2015 (ANA 2015), e rulagantswe go ya ka lenanethuto la Kgato Motheo le le dirisiwang.

KGATO MOTHEO

Mo Mephatong ya 1-3 diteko di tla akaretsa tiro e e beetsweng dikgweditharo tsa ntlha tsa ngwaga wa dithuto. Mo mephatong e, dikaedi di rulagantswe mo dikholomong di le tharo le mo meleng. Mo moleng o o neilweng, karolo ya bokgoni e e tla tlhatlhobiwang e totobetse mo kholomong ya ntlha. Diteng tse di tlhatlhobiwang di totobaditswe mo kholomong ya bobedi, bokgoni jo bo totobetseng jo bo tlhatlhobiwang bo supilwe mo kholomong ya boraro.

Go botlhokwa go lemoga gore Kaedi ya ANA 2015 ga e reye gore tiro e e lekanyeditsweng mo thulaganyong ya Kaelo ke yona fela e e tshwanetseng go rutwa le go ithutwa mo ngwageng o wa dithuto. E raya gore thulaganyo ya Kaelo e akaretsa fela bonnye lenanethuto le le tshwanetseng go ka fitlhelwa kwa bofelong jwa kgweditharo ya boraro ya sekolo.

Barutabana ba solofetswe go dirisa dikaedi ga mmogo le dithusathuto tse dingwe mo mananeong a bona a go ruta le go tlhatlhoba.

¹ “Dikolo tse di rileng” tse di ikemetseng ke dikolo tse di solofelang go bona tshegetso ya puso fa di kwadisa barutwana ba tsona ba Mophato 3 kgotsa Mophato 6 ANA.

DITENG TSA SERUTWA	DITLHOGO	DIKGOPOLO LE DIKGONO Go tthatlhubo gore a morutwana o kgona go:
Dipalo, Matshwao le Dikgolagano	Balela kwa pele le kwa morago	Balela ka: <ul style="list-style-type: none"> - Bonngwe go tswa go nomore nngwe le nngwe magareng ga 0-80 - Bolesome go tswa go katiso ya 10 magareng ga 0-80 - Botlhano go tswa go katiso ya 5 magareng ga 0-80 - Bobedi go tswa go katiso ya 2 magareng ga 0-80
	Matshwaopalo le mainapalo	Kwala matshwaopalo 1 go fitlha ka 20 Kwala mainapalo 1 go fitlha ka 10
	Tlhalosa, bapisa o rulaganye dinomoro ka tatelano	Bapisa kokoanyo ya didiriswa go ya ka bontsi, bonnye, go tshwana, jj. Bapisa le go rulaganya dipalo go tswa go tse dinnye go ya go tse dikgolo le go tswa go tse dikgolo go ya go tse dinnye go fitlha ka 15 Pele, morago, gare ga
	Ditogamaano tsa go rarabolola dipalo	<ul style="list-style-type: none"> - Ditshwantso go thala palogotlhe ya kang - Go aga le go kgaoganya dipalo - Go oketsa gabedi le go kgaoganya ka bogare - molapalo
	Tlhakanyo le go ntsha	Rarabolola dipalofoko tse di akaretsang tlhakanyo le ntsho go fitlha ka 15 di le mo tirisong
	Tlhakanyopoeletso e e isang kwa go atiseng	Rarabolola dipalofoko tse di akaretsang tlhakanyopoeletso ka diakarabo go fitlha go 15 di le mo tirisong
	Go kgobokanya le go kgaoganya go go isang kwa go aroleng	Rarabolola dipalofoko tse di mo tirisong tse di akaretsang karololelo le kokoanyo tse di lekanang go fitlha go 15 ka diakarabo tse di nang le sesala

	Madi/Tšhelete	Rarabolola dipalo tsa tšhelete e e akaretsang palogotlhe le tšhentšhi go fitlha go R20, le ka disente go fitlha go 20c Lemoga le go tlišaola tšhelete ya Aforika-Borwa ya tshipi 5c, 10c, 20c, R1, R2, R5
	Tlhakanya le go ntsha	Tlhakanya go fitlha go 15 Ntsha go tswa go 15 Ikatise ka dipalo tsa ditlhopha go fitlha go 9
Dipaterone, Ditiriso le Alegebera	Dipaterone tsa jeometeri Dipaterone tsa dipalo	Kopolola le go atolosa dipaterone tse di bonolo tsa jeometeri Kopolola le go atolosa thulaganyo ya dipalo tse di bonolo bonnye go fitlha ka 80 ka bongwe, bobedi, botlhano le bolesome
Boalo le popego	Dipopego tsa tekanyotlhakorepedi 2-D	Bapisa dipopego tsa tekanyotlhakorepedi 2-D go ya ka: <ul style="list-style-type: none"> - bogolo - popego - matlhakore a a tlhamaletseng - matlhakore a a kgolokwe Lemoga le go neela maina a dipopego tsa tekanyotlhakorepedi: didiko, dikhutlotharo, dikhutlonne
	Tekano	Lemoga le go thala mola wa bogare mo dipopegong tsa tlhakorepedi 2-D tsa jeometeri le tse e seng tsa jeometeri
Tekanyo	Nako	Neela maina le tatelano ya malatsi a beke le dikgwedi tsa ngwaga Bapisa boleele jwa nako ka go dirisa mareo jaaka telele, khutshwane, lebelo, lebelonyana
	Boleele	Bapisa, rulaganya le go rekota boleele o dirisa selekano se se sa tlhomamang (seka. lobelo, boleele jwa phensele le boalo jwa letsogo) Dirisa mareo a a maleba go bapisa, seka telejana, khutshwanyane,

		sephara
Go dira ka tshedimosetso ya dipalo	Kemedi ya tshedimosetso, tshetshereganyo le tharabololo ya tshedimosetso	Araba dipotso ka tshedimosetso e e mo kerafong ya ditshwantso Emela tshedimosetso mo kerafong ya ditshwantso